

SADRŽAJ

1.0. UVODNI DIO I ZNAČAJ RAČUNOVODSTVA	8
2.0. FUNKCIJA RAČUNOVODSTVA U POSLOVNOJ PRAKSI PREDUZEĆA	8
3.0. MEĐUNARODNI STANDARDI FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA (MSFI)	10
3.1. UVOD	10
3.1.1. Osnovna obilježja MSFI	10
3.1.2. Međunarodni standard finansijskog izvještavanja	11
3.2. MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI (MRS-ovi)	15
3.2.1. MRS 1 Prezentacija finansijskih izvještaja	15
3.2.2. Bilans stanja	15
3.2.3. Bilans uspjeha (Račun dobiti i gubitka)	16
3.2.4. Izvještaj o promjeni u kapitalu	17
3.2.5. Izvještaji o novčanim tokovima	17
3.2.6. Bilješke	17
3.2.7. Objavljivanje računovodstvenih politika	18
3.3. Međunarodni računovodstveni standard MRS 2	18
3.3.1. Zalihe	18
3.4. Međunarodni računovodstveni standard MRS 7	20
3.4.1. Novac i novčani ekvivalenti	20
3.4.2. Prezentiranje izvještaja o novčanim tokovima	20
3.4.3. Poslovne aktivnosti	21
3.4.4. Investicijske aktivnosti	21
3.4.5. Finansijske aktivnosti	22
3.5. Međunarodni računovodstveni standard MRS 8	22
3.5.1. Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške	22
3.5.2. Promjena računovodstvenih politika	23
3.5.3. Promjene računovodstvenih procjena	23
3.5.4. Greške	23
3.6. Međunarodni računovodstveni standard MRS 10	23
3.6.1. Događaji nakon datuma bilansa	23
3.7. Međunarodni računovodstveni standard MRS 11	24
3.7.1. Ugovori o izgradnji	24
3.8. Međunarodni računovodstveni standard MRS 12	24

3.8.1. Porez na dobit	24
3.8.2. Ovaj Standard treba primjeniti u računovodstvu poreza na dobit	25
3.9. Međunarodni računovodstveni standard MRS 14	25
3.9.1. Izvještavanje po segmentima	25
3.10. Međunarodni računovodstveni standard MRS 16	25
3.10.1. Nekretnine, postrojenja i oprema	25
3.11. Međunarodni računovodstveni standard MRS 17	27
3.11.1. Lizing	27
3.12. Međunarodni računovodstveni standard MRS 18	28
3.12.1. Prihodi	28
3.13. Međunarodni računovodstveni standard MRS 19	29
3.13.1. Primanja zaposlenih	29
3.14. Međunarodni računovodstveni standard MRS 20	30
3.14.1. Računovodstveno obuhvatanje državnih donacija i objavljivanje državne pomoći	30
3.15. Međunarodni računovodstveni standard MRS 21	30
3.15.1. Efekti promjene kursa stranih valuta	30
3.16. Međunarodni računovodstveni standard MRS 23	31
3.16.1. Troškovi pozajmica	31
3.17. Međunarodni računovodstveni standard MRS 24	31
3.17.1. Objavljivanja povezanih stranaka	31
3.18. Međunarodni računovodstveni standard MRS 26	32
3.18.1. Računovodstveno obuhvatanje i izvještavanje o penzionim planovima	32
3.19. Međunarodni računovodstveni standard MRS 27	32
3.19.1. Konsolidovani i odvojeni finansijski izvještaji	32

3.20. Međunarodni računovodstveni standard MRS 28	33
3.20.1. Ulaganja u pridružena	33
3.21. Međunarodni računovodstveni standard MRS 29	33
3.21.1. Finansijsko izvještavanje u hiperinflacijskim privredama	33
3.22. Međunarodni računovodstveni standard MRS 30	34
3.22.1. Objavljivanja u finansijskim izvještajima banaka i sličnih finansijskih institucija	34
3.23. Međunarodni računovodstveni standard MRS 31	35
3.23.1. Udjeli u zajedničkim poduhvatima	35
3.24. Međunarodni računovodstveni standard MRS 32	36
3.24.1. Finansijski instrumenti: Objavljivanje i prezentovanje	36
3.25. Međunarodni računovodstveni standard MRS 33	36
3.25.1. Zarade po dionici	36
3.26. Međunarodni računovodstveni standard 34 MRS 34	37
3.26.1. Finansijsko izvještavanje za razdoblja tokom godine	37
3.27. Međunarodni računovodstveni standard 36 MRS 36	37
3.27.1. Umanjenje vrijednosti sredstava	37
3.28. Međunarodni računovodstveni standard 37 MRS 37	39
3.28.1. Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva	39
3.29. Međunarodni računovodstveni standard 38 MRS 38	40
3.29.1. Nematerijalna sredstva	40
3.30. Međunarodni računovodstveni standard 39 MRS 39	41
3.30.1. Finansijski instrumenti: priznavanje i mjerenje	41
3.31. Međunarodni računovodstveni standard 40 MRS 40	42

3.31.1. Ulaganja u nekretnine	42
3.32. Međunarodni računovodstveni standard 41 MRS 41	43
3.32.1. Poljoprivreda	43
4.0. RAČUNOVODSTVENO PLANIRANJE	44
4.1. UVOD	44
4.2. POLAZNE OSNOVE PLANIRANJA POSLOVANJA U PREDUZEĆIMA	44
4.2.1. NEOPHODNOST I SVRHA PLANIRANJA	44
4.2.2. OSNOVNE KARAKTERISTIKE I PODJELA PLANOVA	44
4.2.3. PRIPREMA, DONOŠENJE I PREĆENJE IZVRŠENJA PLANOVA	45
4.3. ODNOSI RAČUNOVODSTVA I PLANIRANJA	46
4.3.1. ZADATCI RAČUNOVODSTVENE FUNKCIJE U NAŠIM USLOVIMA PRIVREĐIVANJA	46
4.4. PLANIRANJE TROŠKOVA	46
4.4.1. POLAZNE OSNOVE ZA UTVRĐIVANJE PLANSKIH TROŠKOVA	46
4.4.2. PLANIRANJE PRIMARNIH DIREKTNIH TROŠKOVA	47
4.4.3. PLANIRANJE PLATA IZRADE	47
4.4.4. PLANIRANJE PRIMARNIH OPĆIH TROŠKOVA	47
4.4.5. FIKSNI TROŠKOVI	48
4.4.6. PLANIRANJE SEKUNDARNIH DIREKTNIH TROŠKOVA	48
4.5. PLANSKI I STVARNI BILANSI STANJA I USPJEHA	48
4.5.1. BILANS STANJA	48
4.5.2. BILANS USPJEHA	48
4.5.3. VRSTE I KLASIFIKACIJA BILANSA STANJA I BILANSA USPJEHA	49
4.6. BILANS STANJA I USPJEHA	50
4.6.1. PLANSKI (PREDRAČUNSKI) BILANS STANJA	50
4.6.2. STAVRNI (OBRAČUNSKI) BILANS STANJA	52
4.6.3. PLANSKI (PREDRAČUNSKI) BILANS USPJEHA	52
4.6.4. STVARNI (OBRAČUNSKI) BILANS USPJEHA	52
5. KNJIGOVODSTVO	54
5.1. POJAM I RAZVOJ KNJIGOVODSTVA	54
5.2. POJAM POSLOVNIH ILI KNJIGOVODSTVENIH PROMJENA	54
5.3. SISTEM KNJIGOVODSTVA	55
5.3.1. JEDNOSTAVNO KNJIGOVODSTVO	55
5.3.2. DVOJNO KNJIGOVODSTVO	55

5.3.3. KAMERALNO KNJIGOVODSTVO	56
5.3.4. KONSTANTNO KNJIGOVODSTVO	56
5.5. OBLICI KNJIGOVODSTVA	56
5.5.1. TALIJANSKO KNJIGOVODSTVO	56
5.5.2. NJEMAČKO KNJIGOVODSTVO	57
5.5.3. FRANCUSKO KNJIGOVODSTVO	57
5.5.4. ENGLJSKO KNJIGOVODSTVO	57
5.5.5. AMERIČKO KNJIGOVODSTVO	57
5.6. POSLOVNE KNJIGE	58
5.6.1. OSNOVNE KNJIGE DNEVNIK	58
5.6.2. GLAVNA KNJIGA	59
5.6.3. POMOĆNE KNJIGE	59
5.6.4. EVIDENCIJA GOTOVINE	59
5.6.5. DOKUMENTACIJA U KNJIGOVODSTVU	61
5.7. GREŠKE U KNJIGOVODSTVU	61
5.7.1. METOD IZNALAŽENJA GREŠAKA	62
5.7.2. FORMALNE GREŠKE	62
5.7.3. MATERIJALNE GREŠKE, NJIHOVO IZNALAŽENJE I ISPRAVLJENJE	62
6. RAČUNOVODSTVENA KONTROLA	63
6.1. DEFINICIJA KONTROLE	63
6.2. PODJELA KONTROLE	64
6.2.1. KONTROLA PREMA POJEDINIM PODRUČJIMA	64
6.2.2. KONTROLA PREMA POSLOVNIM FUNKCIJAMA	64
6.2.3. KONTROLA PREMA OBJEKTU	65
6.2.4. KONTROLA SA STAJALIŠTA VREMENA	65
6.2.5. KONTROLA PREMA INTEZITETU	65
6.3. NAČELA KONTROLE	66
6.4. OBJEKTI KONTROLE	66
7.0. RAČUNOVODSTVENA ANALIZA	66
7.1. MJESTO ANALIZE U PREDUZEĆU	67
7.2. PODJELA ANALIZE POSLOVANJA	67
7.2.1. INTERNA ANALIZA	67
7.2.2. EKSTERNA ANALIZA	67
7.2.3. STATIČKA ANALIZA	68
7.2.4. DINAMIČKA ANALIZA	68
7.2.5. ANALIZA S OBZIROM NA VREMENSKO RAZDOBLJE	69

7.2.6. KVALITATIVNA ANALIZA	69
7.2.7. KVANTITATIVNA ANALIZA	69
7.2.8. KOMPLEKSNA ANALIZA	70
7.2.9. PARCIJALNA ANALIZA	70
7.2.10. ANALIZA STRUKTURE	70
7.2.11. ANALIZA ODSUPANJA I ZAVISNOSTI	70
7.2.12. ANALIZA RAZVOJA	71
7.3. METODE ANALIZE	71
7.4. EKSTERNA KOMPARATIVNA ANALIZA	73
7.5. ANALIZA BILANSE	73
7.5.1. ANALIZA BILANSA STANJA	73
7.5.2. ANALIZA BILANSA USPJEHA	79
8.0. RAČUNOVODSTVENO INFORMISANJE	81
8.1. RAČUNOVODSTVENE INFORMACIJE KAO INTEGRALNI DIO INFORMACIONOG SISTEMA	81
8.2. RAČUNOVODSTVENE INFORMACIJE ZA PLANIRANJE,IZVRŠENJE I KONTROLU POSLOVANJA	82
8.3. IZVORI I VRSTE RAČUNOVODSTVENIH INFORMACIJA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANOVA	82
8.4. RAČUNOVODSTVENE INFORMACIJE ZA PRIPREMANJE PLANA U VEZI SA REALIZACIJOM FUNKCIJE PROIZVODNJE	83
8.5. RAČUNOVODSTVENE INFORMACIJE ZA PRIPREMANJE PLANOVA U VEZI SA REALIZACIJOM FUNKCIJE PRODAJE	83
8.6. RAČUNOVODSTVENE INFORMACIJE ZA PRIPREMANJE PLANOVA U VEZI SA FUNKCIJOM RAZVOJA	84
8.7. RAČUNOVODSTVENE INFORMACIJE ZA ODLUČIVANJE O INVESTICIJAMA	84
8.8. RAČUNOVODSTVENE INFORMACIJE ZA ODLUČIVANJE O NABAVCI (KUPOVINI) STALNIH SREDSTAVA	84
9.0. ZAKLJUČAK	85
10. LITERATURA	86